



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH  
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB&H

Broj: S-04-02-3-1212-1/24  
Sarajevo, 27. 9. 2024.

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
PARLAMENT FEDERACIJE  
DOM NARODA

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
Maršala Tita 9, Sarajevo  
n/r Ministra dr. Nedeljko Rimac

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO

Primljeno:	01-10-2024		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/2	-02-	488	124

**Predmet:** Zastupničko pitanje zastupnice Jelene Pekić, dostava odgovora  
**Veza:** Vaš dopis broj 0512-02-488124 od 5. 9. 2024.

Poštovani,

Dostavljamo Vam odgovor na delegatsko pitanje postavljeno od strane Jelene Pekić, delegatkinje u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/02, 21/09 i 24/20).

Vežano za Vašu inicijativu za kreiranje Nacionalnog programa u cilju prevencije, dijagnostike i liječenja premalignih i malignih bolesti grlića materice, u prilogu Vam dostavljamo prijedlog Programa populacionog skrininga – karcinom dojke i karcinom cerviksa uterusa, koji smo dostavili pod brojem S-04-02-32-1861-2/21, dana 21. 12. 2021. godine (u prilogu dokument).

S obzirom na važnost uvođenja HPV vakcine, a sa ciljem prevencije malignih oboljenja grlića materice, dostavljamo Vam i informacije o aktivnostima i planovima vezanim za HPV vakcinu, dopis broj: S-01-02-01-2-1568-1/23 od 26. 1. 2024. godine (dopis u prilogu).

S poštovanjem!



DIREKTOR

Prim. dr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH  
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB&H

Broj: S-04-02-32-1861-2/21

Datum, 21.12.2021.g.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
PARLAMENT FEDERACIJE  
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM  
n/r Ivan Mičević, tajnik

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
PARLAMENT FEDERACIJE  
SARAJEVO

Primljeno:	22-12-2021		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
			<i>[Signature]</i>

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
V L A D A  
n/r mr.sc Edita Kalajdžić, sekretar

*Mičić 22.12.2021.*

Predmet: Zastupnička inicijativa zastupnice Kenele Zuko, dostava odgovora  
Veza: Dopis Parlamenta Federacije BiH broj 01-02-1967/21 od 30.11.2021.g.  
Dopis Vlada F BiH broj 03-04-421-2/21 od 02.12.2021.g.

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom od 02.12.2021. godine, dostavljamo Vam *Prijedlog Programa populacionog skrininga - karcinom dojke, karcinom cervixa uterusa*, a u skladu sa nadležnostima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlog Programa sadrži primjere dobre prakse koji se provode na Hercegovačko-neretvanskom kantonu vezano za skrining karcinom dojke. Stojimo Vam na raspolaganje za realizaciju navedene aktivnosti, u skladu sa nadležnostima Zavoda FBiH.

S poštovanjem,

DIREKTOR

*[Signature]*  
Mr.sci. Siniša Skočibušić, dr.med.

Prilog: Program

Pripremili: mr.sci dr Šella Cilović Lagsarijs, dr Senada Tahirović, Neira Čengić DMS.

Zavod za javno zdravstvo  
Federacije Bosne i Hercegovine

**Prijedlog Programa populacionog skrininga - karcinom  
dojke, karcinom cervixa uterusa**

Sarajevo, Decembar 2021

**Sadržaj:**

1. Uvod
- 1.1. Situaciona analiza
- 1.2. Zastupljenost riziko faktora za pojave malignih neoplazmi
- 1.3. Organizacija zdravstvene zaštite na nivou Federacije BiH
- 1.4. Evidencije skrininga
2. Metode ranog otkrivanje raka dojke
3. Metode ranog otkrivanje cervixa uterusa
4. Finansiranje programa
5. Reference